



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Broj: *223-219/16-6*
Podgorica, 30. juna 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi (Sl.list RCG broj 38/3, 22/08 i 42/11), a u vezi člana 55 stav 2 i člana 63 stav 2 Zakona o veterinarstvu (Sl.list CG broj 30/12 i 48/15) **donosi**

INSTRUKCIJU ZA OBAVEZNO POSTUPANJE

u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore sa teritorije Republike Kosovo

1. Radi sprječavanja unošenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože u Crnu Goru, zabranjuje se uvoz i tranzit preko teritorije Crne Gore iz Republike Kosovo:
 - a) živih goveda i divljih preživara;
 - b) sjemena, jajnih ćelija i embriona goveda;
 - c) svježeg mesa goveda, mesnih prerađevina i proizvoda proizvedenih od svježeg goveđeg mesa;
 - d) mlijeka, proizvoda od mlijeka, kolostruma i proizvoda na bazi kolostruma porijeklom od goveda;
 - e) koža goveda i divljih preživara; i
 - f) neprerađenih nus proizvoda porijeklom od goveda i divljih preživara.
2. Zabrana uvoza i tranzita iz tačke 1 ove naredbe primjenjuje se na pošiljke goveda i divljih preživara koje potiču iz drugih država, a koje se prevoze preko teritorije Republike Kosova, prije ulaska u Crnu Goru.
3. Stavlja se van snage Saglasnost za izgon stoke na katune Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, br. 323/16-0303-1538 od 30.05.2016. godine, koja je izdata na zahtjev Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Kosovo, počev od 17:00 časova u četvrtak 30. juna 2016. godine pa nadalje.
4. Zabrana iz tačke 1 podtačke d) ne primjenjuje se na pošiljke mlijeka namijenjenih ishrani ljudi dobijenih od goveda porijeklom sa Kosova, držanih izvan područja u kojem je potvrđena bolest kvrgave kože, kao i zaraženih i ugroženih područja (područja pod ograničenjem), i pošiljki proizvoda od mlijeka dobijenih od tog mlijeka, pod uslovom da su mlijeko i proizvodi od mlijeka prošli termičku obradu u skladu sa Prilogom 5 Dio A Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti slinavka i šap ("Službeni list CG", broj 38/15) i da je, prije utovara pošiljki mlijeka i



- proizvoda od mlijeka, izvršena dezinfekcija i dezinfekcija prevoznog sredstva koja se dokazuje potvrdom.
5. Dozvoljava se tranzit preko teritorije Crne Gore pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje čiji uvoz nije zabranjen ovom instrukcijom porijeklom sa teritorije Republike Kosova i iz država u kojima nije bilo pojave bolesti kvrgave kože, a koje se prevoze preko teritorije Republike Kosovo prije ulaska u Crnu Goru, pod uslovom da pošiljku prati dokument kojim se potvrđuje da je prevozno sredstvo:
 - a) očišćeno i da je izvršena dezinfekcija i dezinfekcija, prije i nakon utovara životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla;
 - b) prije i tokom prevoza zaštićeno od napada insekata-vektora bolesti kvrgave kože.
 6. **Granični službeni veterinar** prilikom pregleda pošiljke mlijeka i proizvoda od mlijeka namijenjene uvozu u Crnu Goru, mora utvrditi da pošiljku, uz sertifikat prati dodatna garancija izdata od nadležnog službenog (ovlašćenog) veterinara Republike Kosovo, koje se sastoje u sljedećem:
 - a) da je pošiljka mlijeka namijenjena ishrani ljudi dobijena od goveda držanih izvan područja u kojem je potvrđena bolest kvrgave kože, kao i zaraženih i ugroženih područja (područja pod ograničenjem), i pošiljka proizvoda od mlijeka dobijenih od tog mlijeka pod uslovom da su mlijeko i proizvodi od mlijeka prošli termičku obradu u skladu sa Prilogom 5 dio A Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti slinavka i šap (Sl. List CG", br. 38/2015) usaglašenog sa Prilogom IX dijela A tačkama 1.1. do 1.5. Direktive 2003/85/EZ;
 - b) da je, prije utovara pošiljki mlijeka i proizvoda od mlijeka, izvršena dezinfekcija i dezinfekcija prevoznog sredstva koja se dokazuje potvrdom i da je prije i tokom prevoza zaštićeno od napada insekata-vektora bolesti kvrgave kože, što se dokazuje potvrdom koja prati pošiljku.
 - c) ukoliko utvrdi da pošiljku ne prate dodatne garancije iz tačke 5 i ove tačke, dužan je da ne dozvoli uvoz pošiljke na teritoriju Crne Gore.
 7. Subjekti u poslovanju hranom koji izvoze ili tranzitiraju preko teritorije Crne Gore, pošiljke životinja, nus proizvode životinjskog porijekla i hranu za životinje (prevoznici), dužni su da, po istovaru pošiljke prevozno sredstvo očiste i izvrše dezinfekciju i dezinfekciju, što dokazuju potvrdom izdatom od nadležne službe Republike Kosovo, ovlašćene za vršenje ovih poslova.
 8. Potvrdu iz tačke 7 ove instrukcije, prevoznici su dužni da, prilikom povratka sa teritorije Republike Kosovo na teritoriju Crne Gore na graničnom prelazu Kula, daju na uvid službeniku granične policije.

Ova instrukcija izdaje se u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore zbog pojave naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Republike Kosovo.

Obavezno je striktno postupanje po ovoj instrukciji do opoziva iste, odnosno do stupanja na snagu izmjena i dopuna Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla radi sprječavanja unošenja bolesti kvrgave kože (Lumpy skin disease) u Crnu Goru ("Službeni list Crne Gore", broj 34/2016).



Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, 81000 Podgorica
tel: (+382) 20 201-945; fax: (+382) 20 201-946
Web: www.vet.uprava.gov.me/uprava